

LETSATSI LE LE ITEKANETSENG LA DIURA DI LE 24 LE AKARETSA...



MASEA
(DINGWAGA DI LE 0-1)



BANA BA BANNYE
(NGWAGA E LE 1 & TSE 2)



BOMAPIMPANA
(DINGWAGA TSE 3, 4 & 5)

TSAMAYA

METSOTSO E LE **30**



TSAMAYA

DIURA DI LE **3**



TSAMAYA

DIURA DI LE **3**



NNA



DIURA DI LE **0**




NNA



DIKGWEDI DI LE 12-24
DIURA DI LE **0**

DIKGWEDI DI LE 24-36
1 URA GONGWE
KWA TLASE



NNA



1 URA GONGWE
KWA TLASE



ROBETSE


DIKGWEDI DI LE 0-3
DIURA DI LE **14-17**

DIKGWEDI DI LE 4-11
DIURA DI LE **12-16**




ROBETSE

DIURA DI LE **11-14**



ROBETSE

DIURA DI LE **10-13**



DST-NRF Centre of Excellence
in Human Development

Individual and Society



**SPORT
- FOR -
GOOD**

SOUTH AFRICA